



Колхоз сана Устаабын—олоххо!

# КӨМӨ ХАҢААЙЫСТЫБА КӨРҮҢНЭРИН САЙЫННАРЫАХХА

Колхоз Биримдеринэй Устаабын 17-е нуунугар колхозтар комо предпринимелары, араас салаллары, каккэ онгохуотары уонна табаардары онорор фирмалары (смактары) тарихахтарын, онуоха промышленнай предпринимелары, эргинер тарилталары кытта дуогабар түһэр-сөөктөөхтөрүн туһунан экиликэ. Устаан 18-с, 19-с, 20-с нууннарыгар ити туһунан эми чуолкайдана. Колхоз Устаабын ити экиликит нууннарын көрдүүлэрин билиги оройуонмут усулуобуйатыгар хайдах олоххо киллэрэхкэ собуур саамай атастаһахын баарабын.

Вастаан партия бу бопнууруу билгитин торо тоһоһолоон туруорарын быһаарсарын. Магнанийгынан, ити тыа хаһаайыстыбатын сыһыа промышленнай төрүккэ олохуран сайыннарын көрдөөлөрүттөн тахсар. Ити туһунан партия Программаттар дьаһылгыт мыйллар. Бу Программаны олоххо киллэрэр сылтан «Тыа хаһаайыстыбатыгар комо предпринимелары уонна атын салаллары сайыннарар туһунан» ССКП КК уонна ССРС Министрдерин Советын 1966 сыл мууе устар 14 күнүгөү уураахтара, калли «Тыа хаһаайыстыбатыгар комо предпринимелары уонна атын салаллары салгыа сайыннарар туһунан» ССРС Министрдерин Советын 1967 сыл балаан иһин 16 күнүгөү уураага тахсыбыттара.

Иккиннээн, тыа хаһаайыстыбатын үлэтэ промышленность курдук сыл устатыгар бипр тэгник мыйллыбат, айналда климатическай усулуобуйатынан сибээстэн үксүгэр сезоннай үлэ быһымтынан мыйллар. Оттон билги Сахабыт сиринер сылтан араас иһин көрүгэ кыһыгыт көнүгэ түбөһөр. Онон билиги колхозтарбытыгар уонна совхозтарбытыгар дьок күргүөмнөөн от комуурун эрө көмүгөр үлэһэ тэхсаллар. Оно давань дьэ хаһаайкалара кыттыбаттар, ардыгар алымы, сөтүс кылаас оролорун оттуур эвөн састаабыгар ылбат буолуу чахчылары эми баахлар. Оттон сааскы иһым, бурдук хомуура шаар техника күүһүнөн мыйллар.

Усубун, сорох промышленнай табаардарга, ордук олохтоох уонна аһылк промышленностарын табаардарыгар нэһилнээнэ шадыйылыта толору хааччыллыбат. Иэни мээстөгэ эби көтө предпринимелары уонна салаллары тарихынан ситэйиэхтиги сөп. Дойду кини уобалстарын колхозтарга, совхозтарга бу бопнуурууска дьэһэрэх дьаһаллар ылыаһымылар. Итиннэхэ маанык жолобурдары адыаһаха сөп: 1968 сылга Союз үрдүнэн колхозтар икки ардыгарынары 4186 колбохуотар баахлара, кинилэргэ 59,1 тыһымыта колхозтар пайыгынан кирбиттэр. Итинни колбохуоттарын билиги республикабытыгар тутууга эрө тарилкэн турар. Ол давань сорох оройуоннарга, Класическай уобаластарга, Чехословакия, Молдавияга у.д.а. сирдэргэ аграрнай-промышленнай комплекстар принциптарга үлэнир идэтиги колхозтар уонна совхозтар үлэнилэрин туһунан Л.И. Брежнев колхозтаахтар сөзлөрүгэр этэн турар. Билиги усулуобуйабытыгар, билиги туругууан, сүрүн салаа быһымтынан буолбакка, ко-

мо хаһаайыстыба быһымтынан колхозтар колбоспут эбатар колхозунан-государственной, кооперативнай тарилталары кытары колбохуотуох араас салаллары тарийэр толору кыахтар баахлар. Онуоха олохтоох матырыйаллар, сырьену уонна мээстөгэ үлэнир итинни туһаннааха сөп. Валигин бипр «Межколхозстрой» тарилталарыттан ураты хөһүк салаллары тарийиэхкэ собуур?

Вастакытынан, толору механизациялан турар, көртүүтү. Иу уонна ооруот астарын дьаһылгы үүннэрэхкэ эми сөп, мааныа үлэнир илин көбөрөстүк көстүө этэ. Хаһаайыстыбаларга мааны кыһымытаны күүсэ үүннэрэхкэ, ону күһүн тууруохха. Ооруот астарын переработкалар смактары колхозтар уонна эргин тарилталары колбоһон тутар, үлэлэтэр кыахтаахтар.

Иккиннээн, хаһаайыстыбалар айы механизацияламыт столнай мастеровойдары уонна смактары тутуохка, Мааны араас көөмөйдөөх мас, фанера, кумааһы дьаһылгытары, ол иһинер ма-сомолпром арыттыа дьаһылгыты, мас буочукалар, ньерой кыһыкыларын, сүөһүгэ эби аһылгы бирингэ аһан хоруудалары, түнүк араамаларын, холуодаларын, олоһостору, ма-камбайкалары, күрдүхтэри, ма-раабыллары, атырдыахтары, сыардалары, тэһигэлэри, шука, туркага туттуллар дьаһылгылары, штакетниктары, сүгэ уктарын, кытан араас кингэ биприн-ууһун сиппириттэр тэһигэ оноруохка сөп. Бу үлэһэр дьаһылгытары, пениковердары уонна дьэ хаһаайкалары кыһыкы тардыаха, Матырыйалларга мээстөгүгөр баар. Мааныаха электроэнергиянан үлэнир станоктары, итиннэ араас оборудованиелары салаастынан булуохка сөп. Дьэһэ-уохка, производствора улахан мадаһа маанык онгохуотары олохтоох промышленность толору хааччылар кыага суох.

Усубун, бары объектары буруу мааныан тутууга кыһыргыт. Мааныаха мааны софотуопкалыр, түрүлүөкөлир, тарийэр уонна пилорамаларга орбөтөр, сылы быһа үлэнир бастайааннай састаалтаах биригээдэлэри тарийиэхкэ. Оттон элбэх бөстөөх сирдэргэ колхозтар колбоһон бип софотуопкалыр уонна мээстөгүгөр хайыттарар аналлаах биригээдэлэри эми тарийиэхтэрин сөп. Хөлөбүр, Амма өрүс эгэрэгэр.

Төрдүһүн, гравий атастаах Амма өрүс эгэрэгэр араас диаметрдаах боруонка турбалары онорор салааны тарийиэхкэ. Кини форматын онгоһуута боруонка, металл, үрдүтүн баар. Мааны Амматааһы ДЭУ, Мэчэ-Хангаластааһы «Сельхозтехника» мээстөгүгөр онороллор, онтон атын оройуоннарга суох. Хөлөбүр, билиги оройуонмут суолларыгар ууну аһарарга бипр да муоста аһыгар итинник турба баарын көрүүгө суоҕа. Ол иһин уу алдыллыт муосталарын сыллата айы


өрөмүөннөөһүнүгэ элбэх үлэ ороскуоттаһар. Маанык турбалары кыра быһыттар ууларын хааччылыта эми туһаннааха сөп. Мааны колхозтар суол тарилталарын кытта колбоһон тутуохтарын маада.

Воспичинан, үчүгэй туой буордаах, кумахтаах сиргэ колхозтар байалары эбатар промкомбинаты кытта колбоһон кирпиччээн үлүүр сыахтары. Таатта үрөх сүһүгөр тутуохтарын сөп. Оройуоннары промкомбинат мадыгыны аһайан хааччылыт. Алтыһынан, билигин эби аһылгыт, маанынорбонут тутуубат хаһаайыстыба суох. Онон бурдугу, талагы үлүүтүгөр, кырбыр дробилкалары бипр сиргэ киннээн эвөн тарийи үлэлэтэр буоллар ордук таһарылаах буолуу этэ. Оттон Амма эгэрэгэр магеральной брикетти онорор смактары колхозтар колбоһон оноруохтарын маада. Сөттиннээн, мээстөгэ үлэһэр көтөр таһаарлары, аһа таһаанын өрөмүөнүүр уонна тигэр, биттагы кырбыр, хартыскага түһөрөр павильоннары, смактары кини уобаластар колхозтара уонна совхозтара кыһык аһаллар. Бу оттууун билиэхэ ханмык да үлэ мыйллыбат. Онон олох-дьаһах комбинатын кытары колбоһон кини филиалларын тыа сирдэригэр кыһык аһааха. Ахсыһынан, сир аһын софотуопкалаһын туруга мөлтөх. Отону маанынорбонут, толлөһи кыһык софотуопкалаһи маһыныкыни хааччылыт мыйллыбат. Мааныаха оролортон састаалтаах биригээдэлэри тарийи сир аһын комуитаран тутатын переработкалыр, тууһуур смактары тарийиэхкэ маада. Онуоха маанынорбонут дружинналары, комсомольскай тарилталары, дьахталлар комитеттарын кыһык тардыаха. Валигы софотуопкалаһыныгы эми болгоһотуу ууруохка. Бу смактары колхозтар, совхоз эргин тарилталарын кытта колбоһон тарийиэхтэрин сөп.

Колхозтарга уонна совхозтарга комо предпринимелары, атын салаллары кыһык сайыннарыта баар не кыахтары толору туһаннааха маада. Мааныаха партия уонна правительство уураахтарын быһымтынан колхозтары уонна совхозтары мадаһаах оборудованиеларынан, металл отходтарынан, таһаран, о.д.а. магырийаалларынан «Сельхозтехника» хааччылыта эми болгоһотуу отделениелэре 6 сыл болдохтоон кредит биригээхтэһэр, эргин тарилталары онгоһуллубат бородууканы мааны аһыттыахтаахтар, промышленнай предпринимелар ордук оборудованиелары, транспортнай средствалары о.д.а. аһылымыларыгар софотуопкалаһа турар. Оттон тутуллар комо предпринимелар биригээһиринан эргин тарийи кыһыкыларга кыһыкыларга кадрларын профтехскуолалар бэлэмнилэр.

Онон туһаннаах правительственай дьаһаллар таһаан тураллар, билгитин практическай төрөһүнэ, олоххо киллэринтэ маада.

С. ЗАХАРОВ, народнай көптуура оройуоннааһы комитетин председатели.



ОДЕССА УОБАЛАА. Хаһаайыстыбаларга 2850 трактор үлэһэ бөлөм онгоһуллулар. «Сельхозтехника» мастеровойдарыгар өрөмүөн графика быһымтынан мыйллар. Мааны трактордары уонна двигателлэри атастаһар фонд нууннара тарийиинилэр. СНИМОККА: «Сельхозтехника» Белгеевскайдааһы колбоһугун атастаһар фондун трактордары. И. Павленко фотота.

## В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла туолуутун көрсө



Морис Пианзола—Швейцарин прогрессивнай суруйааччыта уонна журналиһа. Кини үгүс сыллар усталарыгар пролетарскай революция сирдэһэ В. И. Ленин обраһын айымыга үлэлир «Ленин Швейцарияга» дьэн Морис Пианзола кинигэти нууччалыы тылга тылбаастанна. Автор В. И. Ленин Швейцарияга сылдьыбыт кэниэрин туһунан суруйар.

СНИМОКТАРГА: «Ленин Швейцарияга» дьэн ССРС-ка тахсыбыт кинигэ таһа. Ука—Морис Пианзола.

Л. ПОРТЕР фотота. ССТА фотохроникта.



## БИЭРЭПИС САЛГЫЫ БЫТЫЛЛАР

Бу күнүгө оройуонга нэһилнэһиэ биэрэһиэ салгыы мыйллар. Ханна баарар биэрэһиэ мыйлар сөтүкүттар нэһилнэһиэни бүтүүһүн хабарга, биэрэһиэ планиетэрин чуолкайдик толорорго дьаһылган турар үлэнилэр.

Биэрэһиэ мыйлыгытын бастагы түөрт күнүгэр оройуон нэһилнэһиэтигэр 11026 киһи биэрэһиэ мыйлыгы мыйымыларыгар эппиэттэтилэр. Оройуон кининнэһиэ 1 №-дээх отдел (сэбиэдиессей Лебедева Е. А.) 3500 киһини биэрэһиэска халта. Барылааһын быһымтынан эссе тыһымынча курдук кыһыкэ биэрэһиэ планиетэре толорулаалара хаалла. Тыалартан 2 №-дээх (сэбиэдиессей Попов И. С.) отдел хабар Бахсы, Сылаһа, Бытаанах нэһилнэһиэригэр 2150 киһини, 3 №-дээх отдел (сэбиэдиессей Илларионов П. И.) Холтово, Мугудай нэһилнэһиэригэр 2000-тан таһа киһини биэрэһиэһиэ халтылар.

Онон бастагы түөрт күнүгэр оройуон нэһилнэһиэтигэр үс тыһымытан иккитэ биэрэһиэни барда.

х х х

Холтово нэһилнэһиэ нэһилнэһиэ биэрэһиэни мыйтарга аһамыт бизе сөтүкүттаран биригээһиэ коммунист Магдала П. П. буоллар Кини хабар учаастагар бастагы түөрт күн 360-ча кыһыкэ биэрэһиэ планиетэрин толорго.

Дикерий Павлович бу улахан государственнай уонна политическай сөтүкүталаах дьаһалы олоххо киллэрсэр үрдүк эбэһинэһи хааччылаахтаах, чуолкайдик толорорго бары билигин көрүүтүн уурага кыһанар.

БИҢИГИ КОРР.

**Билиэхэ ЭПИМЭТТИЛААР**

«Сага олох» 1969 сыл ахсынны 16 күнүгөү нүөмэригэр биччөттөһиит «Буруйдааһы булуохка» дьэн критическай информация не хоһоонунан «Сельхозтехника» иһиннэһиэ маһыныгы сүбүүк партиянай тарилтэ биротун секретара Н. Г. Кривошанин маһык эппиэти кытта: «Сурунна мыйлыгыт чахчылар кырдьынтаахтар. Профсоюз олохтоох комитетин уурааһынан баһарылары төһөрбүттэра чуолкайданан көчөгөрдөр И. Д. Хонтановтан, А. С. Даныгестан, А. Л. Нинитинтэн тахсыбыт ороскуот сыаната хөһөнөстөрүттэн тутулунна».

Культурнай олох сонун



ХУДОЖНИКПЫТ СИТИИИТЭ

(Семен Семенов үлэптэ—зона быыстапка-мьгар)

Оройуоннаабы Культурна дькэтин ин- структор-художникка Семен Семенов ма- тарыскайыгар иккрдэхэ бэрт сыра- лаах үлэ-хэмээс хотообулаахтык бара турарыа көрөбүт. Художник мөлтө- быттан 1 м 90 см х 1 м 90 см көзөтөйдөх улахан бөлүгүмүктэн Субуруускай ааты- нан сохкоз Догордуурантаабы отделе- ниятын Ленин орденаах маанылыкка Кривошапкин С. Г. маасанан суруулан бүтөрүлгө эрэр мэтириэтэ одуулааа то- булар. Бу эдэр художник оройуон бас- тыг дьону мэтириэттэрин огоруутун, иинилэри үйэтитиитин салгыар. Оттон чуолаан биэр бастык маанылыкка бу мэтириэтэ үүмүт юбилейдаах сыга муус устар айга буолуохтаах художник- тар республикатаабы быыстапкаларга туроруулааба. Үлэ ол быыстапка тари- йэр көмпөсүттэнэн үчүгэй дэттөрөн, ик- кинин туларыллан таһаарыллан бүтэ- риллэ эрэр.

Ити быыстапкада анаан өссө худож-

ник РСФСР уонна Саха АССР үтүөлээх үрөсөрө Коркин Д. П. мэтириэтин суруй- бар былааннаах, ону сэргэ билигин пен- сийда олоорор, Үлэ Кыһыл Знамята ор- деннаах республика кырдыаас деснага Ишигин Д. К. мэтириэтин суруйан бү- тэрда.

Эдэр художник боксондук суруйаач- чы Догордууран М. Ф. улахан бэртээ- хэй композиционнай мэтириэтин уонна «Чурапчы чаранга» дьин көстүүдөх сиа- лары этюдү суруйтаалаабытын оройуон- наабы кыраайы үрөтөр музейга бөлөх- тирда.

Кырдыага, Семен Николаевич, Ленин- ской бахтага турунукт активнай үлэ- истэр курдук, ааспыт дьылга элбөхтик үлэлээтэ. Сирдык аатын киин уулус- сарга мыйырга анаан оройуон Ленин ор- деннаан наараадалаахтык дьоннорун барыларын мэтириэттэрин суруйта- лаата. Кулууска киин хордуонга туһу- нан огортообут эмээ Ленин орденаах ба- рым кавалердарын уонна граждаскай сэр- пингэ кыттыбыт оройуон маанайгы ком- сомолскарын мэтириэттөрө көчигирал- лар. «Чурапчы көстүүдөр» дьин серияга элбөх этюдтары суруйда. «Саха кыһын мэтириэтэ» дьин да үлэ—эмээ бэрт сыналлаах.

Соторууаабыта эдэр живописец-портретист художниккыт боччумнаах сити- инниэ—Эрилик Эриктин аатынан көлхөз Хадаардаабы бэригээдэтин «Бо- чуот знага» орденнаах урукку маанылык- кытын, Герой-ийэ Давыдова Е. Р. 70х50 см көзөтөйдөх мэтириэтин суруй- буа ааспыт айга Улан-Удэ аһыллы- быт «Советская Дальняя Восток» дьин үлүс зональнай быыстапкага туроруу- лар чыэстэнэ. Бу быыстапкага Саха си- рин, Сахаалин, Камчатка, Магадан, Ха- баровскай, Благовещенская, Чита, Бура-

тия художниктары, графиктары, скульптордарын, театральнай-декоратив- ный уонна прикладной искусстволарын маастардарын чулууттан-чулуу үлэлэри сүүмүрдэнилэн туроруулуунулар. Үлэ- тинэн дьэ мааны улахан түбүгүтэ аһи бастаан тахсыбытынан, зональнай быыс- тапка курдук эһиэттээх кытааннах кө- рүүтэ кыттар аһахтаманынан үүтэн иһэр эдэр художниккытын итинти ээр- дэкибит!

Юбилейдаах үүмүт дьылга худож- никка үлэ өссө үгүс. Бастаан, ол—кө- рөксө биллээх көрдөрөн агитационнай күтү- кө огоруу: «Самый лучший» сийлэтин, ку- луубу мааракан. Ходуосталар тикрэл- лэн, тургунна, лыгымааччы аетан бааан тураллар.

—Быылыт курдук дьылга бары күтү- күт-дьобурубу ууран элбөхтик үлэниирэ бардаахпын,—дипр Семен Николаевич байта.

Тыһаар, эдэр художник иһигэ ойуу- туу огоруу курдук туһууан идэбэ иһир- сэн эрэр сэгээрлэр. Ол курдук былы- рын биэр дөйдүлөөдө В. Башарин Саха сиринээри киингэ издательствотынан бө- чөтөтөннөлөн таһаарыллыбыт «Аллаһи дькөбөр» дьин хоһооннорун хоһууруу- нуугун ойуутун огорбуутун көрбүшүт. Билигин художник эмээ Саха сиринээри киингэ издательствотынан бөчөтөтөннө- лөн таһаарыллыахтаах К. Туйаарыскай «Көмүс далаа», С. Тарасов «Биһэр, тап- тылар да өтүм» дьин хоһооннорун, И. Инанов «Кубалар» дьин өбөлгө көп- сөннөрүн хоһууруунууларын ойуула- рын огортоон туттарда.

С. ДАНИЛОВ.  
СНИМКА: С.Н. Семенов маанылык- сымт Кривошапки С. Г. мэтириэтин су- руйар.  
П. СЕДАЛИЦЕВ фотота.

40 СЫЛ—ЫЧЧАТЫ ИИТИИГЭ

Саха АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала Сидоров Афа- насий Федорович—олохун күөгэ- йэр күннэрин 40 сылын бүү- бүтүһүнүүтүн нуруот үрөсүрүн- тин дьыалатыгар аһаабыт ну- руот дьыһыах учуутала. Афа- насий Федорович иччаты итин- та 19 сыл оскуола директору- нан, 7 сыл үрөх чаһын сз- биадиссэйбинэн, онтон да атын араас аһиэттээх дьобунаастарга үлэстэн кэллэ. Киин көнө сүр- дүнөн, араас дуубатынан, үлэ- рэ бэриниитинэн дьон ытыктыбы- тын сокуоннайдык сүгэр.

А. Ф. Сидоров 40 сылаах пе- дагогическай үлэтин усталаах- туоратыгар хас да сүүһүнөн аа- быллар иччаттары итин, буһа- ран-хатаран, бөйөтүн нурууттар туттарда. Киинлэр үгүстөрө, рес- публика, оройуон үрдүкү эһи- шэттээх үлэлэригэр бааллар. Афанасий Федорович иһини өбө- лоруттан ученайдар, суруйаач- чылар, артистар, художник- тар тахсыталаатылар.

Билигин республика араас хайысхалаах хаһайыстыбаларын салааларыгар үлэнир сүү- һүнөн абыллар дьоннортон Афа- насий Федорович билбөтөх киин бэрт аһыах буолуо.

Афанасий Федорович 40 сыл устатыгар педагогическай үлэ- рэ биэр курус сылдыбытын саа- май дьоллоох суолунан аарар. Киин аһардас салайар үлэбит, биһтөр итээччи, үрөтөччи эрэ буолбата. Ону 1939—40 сс. Саха сиринээри киингэ издате- льствотыгар учебниктары өгө- рүүгэ активнай кыттымы ы- бытты дараны көспөр.

1940—41 сс. учууталлар ба- чыларын тарватар республика- таабы институтка солбуулааччы директорунан үлэстэн сылды- быта эмээ баар. Ол аһа өбөнү- цитэр-үрөтөр учууталары ба- ыһаларын иһингэ-үрөтүнгэ—и- нилэр педагогическай маастары- тыбаларын баһылаабытына, ме- тодикескай билиһинэн ханга-

тыһаа кырата суох кылааты кыллэрибитэ.

Киин республика культурнай олоор, нуруот үрөсү, культу- рата тохтоло суох иччатын сай- дарыгар туох баар билигин-кө-



руутун, дьобурун барытын бэр- бэ уонна биэрэр. 1941 сыл- лаахха немецкай фашизм нуруот үйэлэр тухары муһут култур- най сыаннааһын үлү сыанна, билигин Ийэ дөйдүбүтүгэр сэрин- нэн иһиниитигэр Афанасий Фе- дорович бөйөбүөй көккөдө түрбүт үгүс патриоттаран бэрдэттэ- рэ. Забайкальскай баһыаннай үөхүрүк киин политуправление- тын үрөтөр чаһыгар офицер баһытынан сулуусалаабыта.

Сарин кэһиниитэн айлаах ту- туу сылларыгар таб. Сидоров иччаты итин дьыалатыгар дьа- нылардаахтык үлэстэ. Үлэ- рэ Булу орто оскуолатын директо- рынан, Муру орто оскуолатын завучунан, Чурапчы орто уонна иччат кыһын оскуолаларыгар салайар эһиэттээх үлэ- рэ иһи- рдэаас педагог, коммунист бы- ыһатынан дьин ис үрөдөттөн

ыһаллан үлэстэ.

Афанасий Федорович 40 сыл усталаах-туоратыгар аһардас учууталлар үлэни эрэ муһу- дамтата, Иһилиһингэ ортоту- гар ыһыттар бары политичес- кай-хаһайыстыбанын суолта- лаах үлэлэргэ—аһсааһат об- щественник, дьобунаах пропа- гандист, үгүс сүбөһиг А. Ф. Си- доров өр сылаах эһиктэ суох үлэтин үрдүктүк сыналлаан Саха АССР оскуолаларын үтү- өлөх учууталын бөчүттөөх аһи- нгэрлэлибитэ. РСФСР зонна Са- ха АССР Верховный Советтэрин Президиумун Бочуотунай грама- таларын иһингэ Советскай правительство хас да медал- рынан наараадалаахтыта.

Афанасий Федорович бөйөтүн тус олоор өһүбөй дьоллоох кэ- чин Коргане Александра Христи- фовна эмээ учуутал. Эр сыл- ларга иччаты итингэ үлэстэн баран билигин пенсияга тахсан олоор. Оттон улахан өрөлөрө үрдүк үрөдү бүтөрөн учуутал- лымаллар. Тамара—географ, Ве- ра—английскай тылы үрөтөр. Уоллара Толя—университетке биологическай факультетке үе- ринэр.

Ленинскай партил иһини, киин үгүс үгүстөрүгэр буһу- хашыт коммунист Афанасий Фе- дорович Сидоров Ийэ дөйдүтүгэр, нурууттар чаһиниһидик сулуус- талаан дьоллоох сыһыаһына барда. Киингэ чөгүн-дөбдүк до- руобуйаны, өрүү билиги орто- бутугар сылдырыгар, уустук пе- дагогическай үлэбитигэр күтү- көмө буоларыгар, олоор дьолу- соргуну, уһунтан-уһун үйүн баарыабын!

А. БРОДНИКОВ,  
ыччат иһиһэнги оскуола- тын учуутала.

Оскуола олобуттан ★ Оскуола олобуттан

«ПИОНЕРИЯ» КИНОТЕАТРА

Бу үрбүт-көһүт, киинэ дьитэтин эрийэ турар үлэ Соловьев аһи кылаастаах ос- куолатын VIII кылааһын үрө- нөччигэ, «Пионерия» кино- театр чилиһигэ Ноля Федоров.

Билигин оскуолабытыгар ки- номеханиктар А. Д. Константи- нов, В. Б. Семенов көрү- лэһиннэринэн «Пионерия» ки- нотекс иккис сыһын үлэнир. Кинотеатр чилиһинэрэ аппарат уустук чаастарын уонна ки- нени сатаан көрдөрүүтэ үрө- нөччигэр. Киинлэр өрө-сөһүгэр буолар бары үлэлэри: кассир, контролер, механик эбэһини- нин төлөрөллөр уонна барза- диги көрөллөр. Ардыгар киинэ ис хоһоонун көпөһиллэр, ис- кусство туһунан бэһиһэлэри огороллор.

Н. ДЬЯЧКОВСКАЯ  
төһтэ уонна фотота.



Армёкка бардылар

Аһыах хоһуктааһыта Ка- длар аһи кылаастаах оскуо- латын Наташа Мартьяно- на уонна Кытаанах орто ос- куолатын үрөһнөччигэ Васа Захаров Армёкка сыһына бардылар.

Наташа бөйөтүн оскуола- тын үрөһнөччилэрэ быһыл- гы сылаа бука бары «Ба- лык буол» хаһыаты суру- талларын ситистэ. Ол иһин Хадаар оскуола «Бөлөм буол» хаһыат сурутууттар

конкурса кыһылааһынан тахсан, Сима Сергеев ааты- нан пионерскай дружина Со- ветын председателэ Наташа Мартьянова Армёкка барар чыэскэ тигистэ. Оттон Васа Захаров бэһис кылааска үө- ринэр. Киин иккис чыһиһи- наар «Б» сыаналарынан тү- мүктөөтэ уонна оскуола биэр бастык общественнигы бы- ыһытынан Армёкка барда.

БИИГИ КОГР.

ОБОЛОРГО МАХТАНАБЫТ

Сылан орто оскуолатыгар үрөһнэр Түөһү учуастыгын огорлор уһун арабууларын туһалаахтык атаардылар. Ыһи- тыллар баскыһыанньыгарга активнайдык кыттыһылар. Библиотекка саһиадиссэйэ З. И. Ворисова салаһтатынан өдө- лөр бөйөһлэрин күтүстөрүнөн концерт туроруудулар. Корол- городова ыргаларын, Мотя Дьяконова үһкүүтүн, Голья Перьяков «Стая» дьин саһарбат сценкатын ордуу бэһи- рэстилэр.

П. ДЬЯКОНОВ, төрөлүт.

